



Calendar of key dates for hospitality licensees who shop online

March 1, 2026 - April 11, 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7
Mar 8	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14
	Training on new claims process available					
Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21
Mar 22	Mar 23 Final day to place orders for delivery on wholesale.lcbo.com .	Mar 24	Mar 25 Final day to place orders online for in-store pickup. All orders must be placed by 11:00 pm.	Mar 26	Mar 27	Mar 28 Store pickup orders must be picked up. Orders that are not picked up before 12 pm will be cancelled.
Mar 29	Mar 30	Mar 31	Apr 1 Ordering resumes on wholesale.lcbo.com , with new claims process on platform.	Apr 2	Apr 3	Apr 4
Apr 5	Apr 6	Apr 7	Apr 8	Apr 9	Apr 10 Last day to submit a claim on the B2B Claims App online. Going forward, all claims will be made in wholesale.lcbo.com .	Apr 11

Legend

March 23 (6 pm) - 31: After 6 pm, you will be unable to place online orders for delivery. You are encouraged to order additional inventory in preparation.

March 30 - April 1: Wholesale.lcbo.com will be unavailable due to a planned outage from 9 pm on March 30 through to April 1.

March 24 - 31: Licensees who order online for delivery will have an alternative online ordering option available for products from the LCBO & The Beer Store. In-store shopping remains unaffected.